

t135_pboole

(TMGFDYnJoRzsysyUqoXYapun6cw11ucibei)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r6_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r7_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (((v2_relat_1 X1) \wedge (r7_pboole X0 X1 X2)) \Rightarrow (v2_relat_1 X2))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (((v2_relat_1 X1) \wedge (r7_pboole X0 X1 X2)) \Rightarrow (r2_pboole X0 X1 X2))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 \\ X1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1_relat_1 \\ X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((r6_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (X1 = X2)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (((r2_pboole X0 X1 X2) \wedge (r2_pboole X0 X2 X1)) \Rightarrow (X1 = X2))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\
& (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\
& X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\
& ((r7_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 \\
& X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r1_pboole X0 \\
& X3 X1) \Rightarrow (r1_pboole X0 X3 X2))))))
\end{aligned} \tag{5}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\
& (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\
& X2) \wedge ((v2_relat_1 X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge \\
& v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow ((\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 \\
& X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r1_pboole X0 \\
& X3 X2) \Leftrightarrow (r1_pboole X0 X3 X1))) \Rightarrow (r6_pboole X0 X2 X1))
\end{aligned}$$